



Grade 1



TERM 3



HL VEN








WORKSHEET

PACK





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḅdowendowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha







VHALANI







Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḅdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḅdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha







VHALANI







Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha







VHALANI







Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tsheledede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	dzima
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. Ḳḡila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	hwivha
		hwivha	hwala	hwivha	hwivha	hwala
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

Ḳdowendowe

tshelede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga Ḳdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela Ḳdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha







VHALANI







Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha







VHALANI







Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḅdowendowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḅdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḅdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	dzima
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. Ḳḡila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	hwivha
		hwivha	hwala	hwivha	hwivha	hwala
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḅdowendowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḅdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḅdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ngowengowe	tshede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	ndala	vhona	zwienda	ndeve	
		ndila	nduhu	ndou	vhenga	
	VHALANI	U vhenga u ambara zwienda. U vhenga u ambara zwienda ngauri zwi a lemela. Zwienda zwi a lemela musi u na ndala. U na ndala ndeve dzi a dzinga. O fhedza ndala nga nduhu. Ha hawe vho lima nduhu nnzhi. O fara ndila ya tsini. A wana nduhu dzo tupuliwa. O ri u vhona nduhu ndala ya fhela.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Rinae a pfa ndala u la nduhu. Rinae uri ha funi muroho. U la nduhu a di wanela magi. O vhona zwienda zwawe zwo vhewa buguni. Zwienda zwawe zwo vhewa na ndou ya raba. Rinae o gidima nga ndila a ya ha malume. O vhenga muzwala wawe we a ita izwo.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshimange.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzula	
		dzama	dzula	dzula	dzula	dzima
	VHALANI	Takalani u dzula Mbahe. ḡdila ya u ya hone i kule. Takalani u a dzima. U dzima na maḡi. Takalani o dzima Munaka ḡduhu. O mu dzima o dzumba ḡduhu kule. O mu dzima a ri ebo! Takalani u dzima. U dzima u fan ana Solani.				
	ḡWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: fhethu.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Takalani u dzula ngafhi?? Takalani u dzula _____. Takalani u a ita mini? Takalani u a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	shumani	tshimbila	ḡdowendḡowe	tshelede	vhengeleni
	BULANI ZWI PFALE	hwala	hwivha	hwala	hwivha	
		hwivha	hwala	hwivha	hwala	
	VHALANI	Maḡima u dzula o hwala miḡaḡe. Maḡima u dzulela hwivha miḡaḡe. Miḡaḡe i luka luselo. U hwivha hu a vhavha. U hwala hu a lemela. O hwivha a hwala isa hayani. O hwivha a isa hayani ya fola sa zigizaga.				
	ḡWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Maḡima u dzula o hwala mini? Maḡima u dzula o hwala _____. Ndi mini tshi no vhavha? U hwivha hu a vhavha /a hu vhavhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: gungwa

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

shumani

tshimbila

ḡdowendḡowe

tshede

vhengeleni



BULANI
ZWI
PFALE

hwala

hwivha

dzula

dzima

dzula

dzima

dzama

hwivha



VHALANI



Solani o ya vhengeleni. O tshimbila nga ḡdila yo no dzula mavemu. O vha o hwala tshede. Vho mu valela ḡdila. O huma nga u gidima. Mavemu o vha o lugela u hwala Solani. Ayo maduna o vha e mararu. Solani ha tevhedzi mulayo wa vha bebi. O huma nga luvhilo. A ya vhengeleni a sa koni na u fema. O vhuya a dzula fhasi e hwi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. solani o ya vhengeleni 2. o huma nga u gidima 3. mavemu o vha o lugela u hwala solani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiḲiki.



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyelo	dyambila	dyambila	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	

	VHALANI	 <p>Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t iki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t iki. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t iki a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiḲiki.				



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyelo	dyambila	dyambila	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	

	VHALANI	 <p>Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiḲiki.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo



VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiṱiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiṱiki.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo







VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiḲiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo



VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikha _f hadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	nd _l ila	nd _l uhu	nd _l ou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikha _f hadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Nd _l ila yo dala nga mashika a nd _l uhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	N _d ou i tshimbila kha nd _l ila. N _d ou yo tshimbila i tshi hwivha nd _l uhu. Nd _l ila yo dala nd _l ou. Dzudzanani u a dzima nd _l uhu dze nd _l ou dza hwivha. N _d ou ndi khulu. N _d ou i dzula d _a kani.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiṱiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiṱiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo







VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiṱiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiṱiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo







VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikha _f hadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	nd _l ila	nd _l uhu	nd _l ou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikha _f hadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Nd _l ila yo dala nga mashika a nd _l uhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	N _d ou i tshimbila kha nd _l ila. N _d ou yo tshimbila i tshi hwivha nd _l uhu. Nd _l ila yo dala nd _l ou. Dzudzanani u a dzima nd _l uhu dze nd _l ou dza hwivha. N _d ou ndi khulu. N _d ou i dzula d _a kani.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiḲiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo







VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiṱiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiṱiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo



VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikha _f hadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	nd _l ila	nd _l uhu	nd _l ou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikha _f hadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Nd _l ila yo dala nga mashika a nd _l uhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	N _d ou i tshimbila kha nd _l ila. N _d ou yo tshimbila i tshi hwivha nd _l uhu. Nd _l ila yo dala nd _l ou. Dzudzanani u a dzima nd _l uhu dze nd _l ou dza hwivha. N _d ou ndi khulu. N _d ou i dzula d _a kani.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiṱiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiṱiki.



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyelo	dyambila	dyambila	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	

	VHALANI	 <p>Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikha _f hadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	nd _l ila	nd _l uhu	nd _l ou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikha _f hadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Nd _l ila yo dala nga mashika a nd _l uhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	N _d ou i tshimbila kha nd _l ila. N _d ou yo tshimbila i tshi hwivha nd _l uhu. Nd _l ila yo dala nd _l ou. Dzudzanani u a dzima nd _l uhu dze nd _l ou dza hwivha. N _d ou ndi khulu. N _d ou i dzula d _a kani.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiṱiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiṱiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo



VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t iki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t iki. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t iki a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiḲiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo



VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiṱiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiṱiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo



VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikha _f hadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	nd _l ila	nd _l uhu	nd _l ou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikha _f hadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Nd _l ila yo dala nga mashika a nd _l uhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	N _d ou i tshimbila kha nd _l ila. N _d ou yo tshimbila i tshi hwivha nd _l uhu. Nd _l ila yo dala nd _l ou. Dzudzanani u a dzima nd _l uhu dze nd _l ou dza hwivha. N _d ou ndi khulu. N _d ou i dzula d _a kani.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiḲiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo







VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiṱiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiṱiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo







VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikha _f hadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	nd _l ila	nd _l uhu	nd _l ou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikha _f hadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Nd _l ila yo dala nga mashika a nd _l uhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	N _d ou i tshimbila kha nd _l ila. N _d ou yo tshimbila i tshi hwivha nd _l uhu. Nd _l ila yo dala nd _l ou. Dzudzanani u a dzima nd _l uhu dze nd _l ou dza hwivha. N _d ou ndi khulu. N _d ou i dzula d _a kani.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiḲiki.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo







VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikha _f hadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	nd _l ila	nd _l uhu	nd _l ou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikha _f hadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Nd _l ila yo dala nga mashika a nd _l uhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	N _d ou i tshimbila kha nd _l ila. N _d ou yo tshimbila i tshi hwivha nd _l uhu. Nd _l ila yo dala nd _l ou. Dzudzanani u a dzima nd _l uhu dze nd _l ou dza hwivha. N _d ou ndi khulu. N _d ou i dzula d _a kani.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiṱiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiṱiki.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo







VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikha _f hadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	nd _l ila	nd _l uhu	nd _l ou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikha _f hadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Nd _l ila yo dala nga mashika a nd _l uhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Nd _l ou i tshimbila kha nd _l ila. Nd _l ou yo tshimbila i tshi hwivha nd _l uhu. Nd _l ila yo dala nd _l ou. Dzudzanani u a dzima nd _l uhu dze nd _l ou dza hwivha. Nd _l ou ndi khulu. Nd _l ou i dzula d _a kani.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiḲiki.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha t̄halusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

PuḲasiḲiki

tshikhafhadzo

bitshi

kunakisa

Melati



BULANI
ZWI
PFALE

dyelo

dyambila

dyambila

mbevha

mbevha

mbula

mbila

mbalo







VHALANI







Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikhafhadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Ndila yo dala nga mashika a nduhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndou i tshimbila kha ndila. Ndou yo tshimbila i tshi hwivha nduhu. Ndila yo dala ndou. Dzudzanani u a dzima nduhu dze ndou dza hwivha. Ndou ndi khulu. Ndou i dzula dakani.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiṱiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiṱiki.



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyelo	dyambila	dyambila	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	

	VHALANI	 <p>Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	Pu _l asi _t i _k i	tshikha _f hadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	nd _l ila	nd _l uhu	nd _l ou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Bitshi yo dala Pu _l asi _t i _k i. Vhathu vha dzula vha tshi la _t a maulasitiki. Mapu _l asi _t i _k i a ita tshikha _f hadzo ya mupo. Vha kunakisi vone a si vhanzhi. Nd _l ila yo dala nga mashika a nd _l uhu. Ndi vhenga u kunakisa.				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	N _d ou i tshimbila kha nd _l ila. N _d ou yo tshimbila i tshi hwivha nd _l uhu. Nd _l ila yo dala nd _l ou. Dzudzanani u a dzima nd _l uhu dze nd _l ou dza hwivha. N _d ou ndi khulu. N _d ou i dzula d _a kani.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshisibe.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	mbalo	mbila	mbula	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	
	VHALANI	Mbevha dzi shavha mbila. Mbevha a dzi funi mbula. Mbevha dzi ofha u ya bitshini. Mbila dzi Ḳa mbula. Mbula dzi wanala murini. Mbila dza lila mbevha dzi a shavha.				
	ḲWALANI	1. Mbevha dzi shavha mini? Mbevha dzi shavha _____. 2. Mbula dzi wanala ngafhi? Mbula dzi wanala _____.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: PuḲasiḲiki.



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	pulasitiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyambila	dyelo	dyambila	dyelo	
		dyelo	dyambila	dyelo	dyambila	
	VHALANI	Ndi a vhona. Ndi vhona dyambila. Ndi vhona dyelo Ḳa dzyambila. Ni khou vhona dyambila bitshini? Ni nga Ḳi vhulaha? Dyambila Ḳo hulesa? Dyambila Ḳi a vhone naa?				
	ḲWALANI	1. Ndi khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. 2. Ndi khou vhona mini bitshini? Ndi khou vhona _____ bitshini.				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: muri

ḲAVHUḲA NYITO 1





	SEDZANI NI BULE	PuḲasiḲiki	tshikhafhadzo	bitshi	kunakisa	Melati
	BULANI ZWI PFALE	dyelo	dyambila	dyambila	mbevha	
		mbevha	mbula	mbila	mbalo	

	VHALANI	 <p>Ri tea u shanduka! Ri songo posa PuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka! Ri tea u shanduka ri si tsha posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri tea u lamukisa Ḳifhasi. Ri vhulunge miri. Ri songo posa mapuḲasiḲiki fhasi. Ri lamukise Ḳifhasi!</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ri tea u shanduka 2. ri tea u lamukisa shango 3. ri tea u vhulunga miri





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi Ḳoḡa thuso. Ndi Ḳoḡa thuso. Ndi Ḳoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vha mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vha mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga ḡa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḡa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḱiruti	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Nda u yo vhomba. Nda u na vhana vhayo i a vhomba. Nda u yo vhea vhana vhayo ḱakani. Vhathu vho vhiela nda u mavhivhi. Vhathu vha vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa nda u i a vhomba? Naa nda u na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa nda u i a vhomba? Nda u na vhana vhayo i a _____. Nda u yo vhea vhana vhayo nga fhi? Nda u yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nda u.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḱiruti	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḱiruti. Biḱiruti ya mulimi ndi khulu. Biḱiruti i a bala u tupula. Biḱiruti i tea u kokodziwa nga vha maanda. Ndi mini tshi no ita uri biḱiruti i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḱiruti dza milimi ndi nngafhani? Biḱiruti dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vha mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vha mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḱiruti	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Nda u yo vhomba. Nda u na vhana vhayo i a vhomba. Nda u yo vhea vhana vhayo ḱakani. Vhathu vho vhiela nda u mavhivhi. Vhathu vha vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa nda u i a vhomba? Naa nda u na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa nda u i a vhomba? Nda u na vhana vhayo i a _____. Nda u yo vhea vhana vhayo nga fhi? Nda u yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nda u.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḱiruti	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḱiruti. Biḱiruti ya mulimi ndi khulu. Biḱiruti i a bala u tupula. Biḱiruti i tea u kokodziwa nga vha maanda. Ndi mini tshi no ita uri biḱiruti i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḱiruti dza milimi ndi nngafhani? Biḱiruti dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḱiruti	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḱ yo vhomba. Ndaḱ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḱ yo vhea vhana vhayo ḱakani. Vhathu vho vhiela ndaḱ mavhivhi. Vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḱ i a vhomba? Naa ndaḱ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḱ i a vhomba? Ndaḱ na vhana vhayo i a _____. Ndaḱ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḱ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḱ.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḱiruti	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḱiruti. Biḱiruti ya mulimi ndi khulu. Biḱiruti i a bala u tupula. Biḱiruti i tea u kokodziwa nga vha maanda. Ndi mini tshi no ita uri biḱiruti i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḱiruti dza milimi ndi nngafhani? Biḱiruti dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni Ḳo Ḳa Naa? Ni ḲoḲa naa na thusa? Ni ḲoḲa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḲoḲa thuso. Ndi ḲoḲa thuso. Ndi ḲoḲa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vha mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vha mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga ḡa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḡa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḱiruti	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Nda u yo vhomba. Nda u na vhana vhayo i a vhomba. Nda u yo vhea vhana vhayo ḱakani. Vhathu vho vhiela nda u mavhivhi. Vhathu vha vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa nda u i a vhomba? Naa nda u na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa nda u i a vhomba? Nda u na vhana vhayo i a _____. Nda u yo vhea vhana vhayo nga fhi? Nda u yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nda u.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḱiruti	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḱiruti. Biḱiruti ya mulimi ndi khulu. Biḱiruti i a bala u tupula. Biḱiruti i tea u kokodziwa nga vha maanda. Ndi mini tshi no ita uri biḱiruti i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḱiruti dza milimi ndi nngafhani? Biḱiruti dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga ḡa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḡa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vha mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vha mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni Ḳo Ḳa Naa? Ni ḲoḲa naa na thusa? Ni ḲoḲa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḲoḲa thuso. Ndi ḲoḲa thuso. Ndi ḲoḲa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga ḡa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḡa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḱiruti	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Nda u yo vhomba. Nda u na vhana vhayo i a vhomba. Nda u yo vhea vhana vhayo ḱakani. Vhathu vho vhiela nda u mavhivhi. Vhathu vha vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa nda u i a vhomba? Naa nda u na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vha vhia mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa nda u i a vhomba? Nda u na vhana vhayo i a _____. Nda u yo vhea vhana vhayo nga fhi? Nda u yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nda u.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḱiruti	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḱiruti. Biḱiruti ya mulimi ndi khulu. Biḱiruti i a bala u tupula. Biḱiruti i tea u kokodziwa nga vha maanda. Ndi mini tshi no ita uri biḱiruti i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḱiruti dza milimi ndi nngafhani? Biḱiruti dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga ḡa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḡa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	Ndaḡ yo vhomba. Ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndaḡ mavhivhi. Vhathu vha vha mavhivhi nga u ofha. Naa ndaḡ i a vhomba? Naa ndaḡ na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vha mavhivhi nga u ofha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Naa ndaḡ i a vhomba? Ndaḡ na vhana vhayo i a _____. Ndaḡ yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndaḡ yo vhea vhana vhayo _____. 				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndaḡ.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi Ḳoḡa thuso. Ndi Ḳoḡa thuso. Ndi Ḳoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biṭiruṭi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	ndila	nduhu	ndou	vhenga	
		dzula	dzima	dzama	hwivha	
	VHALANI	Ndi vhona mulimi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi. Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu. Naa ni khou mu vhona mulimi? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula? Naa Ndi vhona mulimi a tshi khou tupula biṭiruṭi khulu?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Naa ni ḡoḡa na nthusa? Naa ni ḡoḡa na thusana na nṅe? Naa ni ḡoḡa na thusa ndi tshi vhulaya mbevha? Naa mbila dzi a ofha mbevha? Naa mbila dzi a ofha u lumiwa nga mbevha?
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: tshene.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	vhea	vhomba	vhana	vhia	
		vhia	vhana	vhila	vhea	
	VHALANI	<p>Ndau yo vhomba. Ndau na vhana vhayo i a vhomba. Ndau yo vhea vhana vhayo ḡakani. Vhathu vho vhiela ndau mavhivhi. Vhathu vha vha vhia mavhivhi nga u ofha. Naa ndau i a vhomba? Naa ndau na vhana vhayo i a vhomba? Naa vhathu vha vha vhia mavhivhi nga u ofha?</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Naa ndau i a vhomba? Ndau na vhana vhayo i a _____.</p> <p>2. Ndau yo vhea vhana vhayo ngafhi? Ndau yo vhea vhana vhayo _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	<p>Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.</p>				
	ḲWALANI	<p>Olani tshifanyiso tsha ipfi: ndau.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mulimi	khulu	tupula	biḵiruḵi	kokodza
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	nzambo	nzie	
		nzie	nzambo	nzie	nzambo	
	VHALANI	<p>Mulimi vho lima biḵiruḵi. Biḵiruḵi ya mulimi ndi khulu. Biḵiruḵi i a bala u tupula. Biḵiruḵi i tea u kokodziwa nga vha maanḡa. Ndi mini tshi no ita uri biḵiruḵi i bale u tupulwa? U kokodza hu a vhavha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Mulimi vho lima mini? Mulimi vho lima _____.</p> <p>2. Biḵiruḵi dza milimi ndi nngafhani? Biḵiruḵi dza milimi ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **biḲiruḲi**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mulimi

khulu

tupula

biḲiruḲi

kokodza



BULANI
ZWI
PFALE

nzie

nzambo

vhea

nzambo

vhea

vhomba

vhana

vhia



VHALANI



Ni ḡo ḡa Naa? Ni ḡoḡa naa na thusa? Ni ḡoḡa na thusa naa u kokodza biḲiruḲi? BiḲiruḲi ndi khulu nga maanda! Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso. Ndi ḡoḡa thuso u kokodza ra tupula biḲiruḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ni nga Ḳa na thusa 2. yo hulesa 3. ndi oḲa thuso





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḲi naa 2. a si zwavhuḲi 3. a si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḲi naa 2. a si zwavhuḲi 3. a si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **gloi**

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḲi naa 2. a si zwavhuḲi 3. a si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: golo

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḲi naa 2. a si zwavhuḲi 3. a si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: golo

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḲi naa 2. a si zwavhuḲi 3. a si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭatisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: golo

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: golo

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḲi naa 2. a si zwavhuḲi 3. a si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloji. Ndi a swela u swaya goloji ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloji naa? O ṭavhanya u swaya goloji. O swela u swaya goloji ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloji a tshi khou ita mini? U swaya goloji a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḲi naa 2. a si zwavhuḲi 3. a si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloji. Ndi a swela u swaya goloji ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloji naa? O ṭavhanya u swaya goloji. O swela u swaya goloji ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloji a tshi khou ita mini? U swaya goloji a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhata

fhira

fhata

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḡi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhata

fhira

fhata

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḡi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḲi naa 2. a si zwavhuḲi 3. a si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: golo

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḡi naa 2. a si zwavhuḡi 3. a si zwavhuḡi murathu na mukomana vha tshi ḡaḡisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	nzie	nzambo	vhea	nzambo	
		vhea	vhomba	vhana	vhia	
	VHALANI	Murathu u nyadza mukomana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana. Murathu na mukomana vho sinyutshelana ngauri murathu u na lunyadzo. Vhana avha vha dzula vha tshi ṭaṭisana. Vha ṭaṭisana na nga u fhufha nzambo. Kani murathu u nyadza mukomana? Vhana avha vha ṭaṭisana na nga u itani?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Nzie ndi tshisevho. Vhana vha a kondelwa u bata nzie. Vhana vha a kondelwa u bata nzie ngauri dzi fhufha manzarara! Nzambo dza hone a dzi koniwi nga muthu. Murathu na mukonama vha fhufha manzarara vha tshi bata nzie.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: nzambo.




ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
	VHALANI	Mukomana u khou fhaṭa. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu. Mukomana u khou fhaṭa nṅḁ khulu i no fhira dzoṭhe. Murathu ene u a kona u fhaṭa?				
	ṆWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: murathu na mukomana				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mukomana u khou ita mini? Mukomana u khou _____. Mukomana fhaṭa nṅḁ nngafhani? Mukomana fhaṭa nṅḁ _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mukomana	ṭaṭisana	sinyutshelana	murathu	ṭavhanya
	BULANI ZWI PFALE	swaya	swima	swela	swura	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi a swela. Ndi a swela u swaya goloi. Ndi a swela u swaya goloi ndi tshi khou swura gofhi. Ndi nga swaya goloi naa? O ṭavhanya u swaya goloi. O swela u swaya goloi ngauri u ṭavhanya. Murathu u swima mukomana.				
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U swela u u swaya mini? U swela u swaya _____. U swaya goloi a tshi khou ita mini? U swaya goloi a tshi khou _____ gofhi. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **golo**i

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mukomana

ḲaḲisana

sinyutshelana

murathu

Ḳavhanya



BULANI
ZWI
PFALE

fhola

fhaḲa

fhira

fhaḲa

swaya

swima

swela

swura



VHALANI



Murathu na mukomana vha a ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana naa? Murathu na mukonama vha vha tei u ḲaḲisana. Ndi zwavhuḲi murathu na mukonama vha tshi ḲaḲisana? A si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi zwavhuḲi naa 2. a si zwavhuḲi 3. a si zwavhuḲi murathu na mukomana vha tshi ḲaḲisana





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwando. U nwa maḡi o ambara nwenda. U nwa maḡi o ambara nwenda tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	ṅwata	ṅwenda	
		ṅwavho	ṅwala	ṅwatela	ṅwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a ṅwando. U nwa maḡi o ambara ṅwenda. U nwa maḡi o ambara ṅwenda tsini na ṅwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	ṅwata	ṅwenda	
		ṅwavho	ṅwala	ṅwatela	ṅwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a ṅwando. U nwa maḡi o ambara ṅwenda. U nwa maḡi o ambara ṅwenda tsini na ṅwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwando. U nwa maḡi o ambara nwenda. U nwa maḡi o ambara nwenda tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	ṅwata	ṅwenda	
		ṅwavho	ṅwala	ṅwatela	ṅwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a ṅwando. U nwa maḡi o ambara ṅwenda. U nwa maḡi o ambara ṅwenda tsini na ṅwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	ṅwata	ṅwenda	
		ṅwavho	ṅwala	ṅwatela	ṅwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a ṅwando. U nwa maḡi o ambara ṅwenda. U nwa maḡi o ambara ṅwenda tsini na ṅwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwindo. U nwa maḡi o ambara nwindo. U nwa maḡi o ambara nwindo tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	ṅwata	ṅwenda	
		ṅwavho	ṅwala	ṅwatela	ṅwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a ṅwando. U nwa maḡi o ambara ṅwenda. U nwa maḡi o ambara ṅwenda tsini na ṅwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwindo. U nwa maḡi o ambara nwindo. U nwa maḡi o ambara nwindo tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a n>wando. U nwa maḡi o ambara n>wenda. U nwa maḡi o ambara n>wenda tsini na n>wavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwando. U nwa maḡi o ambara nwenda. U nwa maḡi o ambara nwenda tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	ṅwata	ṅwenda	
		ṅwavho	ṅwala	ṅwatela	ṅwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a ṅwando. U nwa maḡi o ambara ṅwenda. U nwa maḡi o ambara ṅwenda tsini na ṅwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	ṅwata	ṅwenda	
		ṅwavho	ṅwala	ṅwatela	ṅwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a ṅwando. U nwa maḡi o ambara ṅwenda. U nwa maḡi o ambara ṅwenda tsini na ṅwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwando. U nwa maḡi o ambara nwenda. U nwa maḡi o ambara nwenda tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwando. U nwa maḡi o ambara nwenda. U nwa maḡi o ambara nwenda tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwindo. U nwa maḡi o ambara nwindo. U nwa maḡi o ambara nwindo tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwando. U nwa maḡi o ambara nwenda. U nwa maḡi o ambara nwenda tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwando. U nwa maḡi o ambara nwenda. U nwa maḡi o ambara nwenda tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwando. U nwa maḡi o ambara nwenda. U nwa maḡi o ambara nwenda tsini na nwavho.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	O fhira nga kamarani. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga. O fhira nga kamarani vha tshi khou fhaṭa raga yawe. Ni a funa u fhira nga kamarani yawe naa?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Makhulu vho fhira. Makuhulu vho fhira nga kamarani. Makhulu vho fhira nga kamarani vha tshi vhona. Makhulu vho fhira vha tshi sedza. Makhulu vho fhira vha tshi sedza tshikhipha.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhengele.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
		ṭwela	ṭwisa	ṭwa	ṭwela	
	VHALANI	Ndi khou vhona mutukana. Mutukana u ṭwa o ambara tshikhipha. U ṭwa o mbara tshikhipha tshenetshi. U ṭwa o ambara tshikhipha tshenetshi tshe a rengelwa. U ṭwisa zwenenzwi. U ṭwisa zwenezwi ha tsha tshi vhea fhasi. Ni khou tshi vhona naa tshikhipha tsha hone?				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhatukana.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona nnyi? Ndi khou vhona _____. Mutukana u ṭwa o ambara mini? Mutukana o ambara _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	makhulu	vhuṭali	tshikhipha	kamarani	sedza
	BULANI ZWI PFALE	nwa	nwisa	nwata	nwenda	
		nwavho	nwala	nwatela	nwavho	
	VHALANI	Ndi nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi. Ndi vhona musidzana wa vhuṭali a tshi khou nwa maḡi a nwindo. U nwa maḡi o ambara nwindo. U nwa maḡi o ambara nwindo tsini na nwavho.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ni khou vhona mini? Ndi khou vhona _____. Musidzana u khou nwa maḡi a mini? Musidzana khou nwa maḡi a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **kamara**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

makhulu

vhuḲali

tshikhipha

kamarani

sedza



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwela

Ḳwisa

Ḳwa

Ḳwela

Ḳwavho

Ḳwala

Ḳwatela

Ḳwavho



VHALANI



Ndi funa tshikhipha. Ndi nga renga itshi tshikhipha? Ni renge tshikhipha tsha vhasidzana. A thi ng ani rengeli tshikhipha tsha vha vhatukana. Fhedzi hetshiḲa a thi tshifuni! A thi nga rengi hetshiḲa tshikhipha. A thi tshi Ḳodi hetshiḲa tshikhipha.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. ndi nga renga tshikhipha 2. ni tea u renga tshikhipha tsha vhasidzana 3. a thi tshi funi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳthama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲḲodi marukhu maswa! Ndi ḲḲoda marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲḲodi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳthama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	fhaṭa
		swaya	swima	swela	swura	swura
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳthama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	fhaṭa
		swaya	swima	swela	swura	swura
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲḲodi marukhu maswa! Ndi ḲḲoda marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲḲodi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	fhaṭa
		swaya	swima	swela	swura	swura
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳthama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳthama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲḲodi marukhu maswa! Ndi ḲḲoda marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲḲodi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku ha na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲḲodi marukhu maswa! Ndi ḲḲoda marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲḲodi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	fhaṭa
		swaya	swima	swela	swura	swura
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳthama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	fhaṭa
		swaya	swima	swela	swura	swura
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲḲodi marukhu maswa! Ndi ḲḲoda marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲḲodi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		swaya	swima	swela	swura	
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲḲodi marukhu maswa! Ndi ḲḲoda marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲḲodi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	fhaṭa
		swaya	swima	swela	swura	swura
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳthama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	fhaṭa
		swaya	swima	swela	swura	swura
	VHALANI	Ndi lingedza vhurukhu. Ndi lingedza vhurukha ha maluvha. Ndo ambara tshikete. Mbilu yanga yo fholo ngauri ndo wana tshikete. Ndo wana tshikete tshi ne nda tshi takalela. Tshikete tshi fhira vhurukhu.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ni tshi ñwala ni swaye. Ni tshi ñwala Tshivenda na sa swaya a zwi ambi. Na mbalo dzi ṭoda muthu a tshi swaya. Takalani u swela u swaya a tshi ñwala. U fhira Mulalo ngazwo. U ñwala u tshi swaya zwi tou gudiwa.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: mbalo.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		khakha	khokho	khuhu	khekhe	
	VHALANI	U na khokho. Khokho u tamba ngadzo bola. U khakha nga u ambara khokho a ya nadzo kilasini. Ni a funa khokho dzawe? O ambara khokho a tshi khou Ḳa khekhe. Ni a Ḳa khekhe? Khuhu yo tshotshonya khekhe yanwe.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khekhe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U na mini? U na _____. O ya na mini kilasini? O ya na _____ kilasini. 				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	thatha	thola	thivha	thero	
		thivha	Ḳhoni	Ḳhama	thovho	
	VHALANI	Ḳwana ha na Ḳhama. Ḳwana muḲuku Ḳa na Ḳhama. Ndi a zwi vhona uri Ḳwana muḲuku u na Ḳhoni. Ḳwana o thivha maḲo nga Ḳhoni. Ḳwana o shanda thovho nga Ḳhoni.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ḳwana u na Ḳhama. Ee/Hai, Ḳwana u na/hana Ḳhama. Ḳwana o thivha maḲo nga mini? Ḳwana o thivha maḲo nga _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: marukhu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	maswa	ambara	takalela	vhurukhu	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	Ḳthoni	Ḳhama	thovho	

	VHALANI	 <p>A thi ḲoḲi marukhu maswa! Ndi ḲoḲa marukhu anga a kale. Ndi a zwi Ḳivha uri a thi nga ḲoḲi marukhu maswa. Ndi Ḳo ambara enea a kale. Ndi Ḳo sokou lingedza fhedzi a thi a funi a vhaisa lukanda lwangaa lingedza.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. a thi ḲoḲi marukhu maswa 2. ndi funa marukhu anga a kale 3. a thi takaleli maswa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḷiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ṅuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḷa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḷiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ṅuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḷa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				



ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: sedza .

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	Ḳoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	

	VHALANI	 <p>Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḁo vula kubugu naa? Ee, u ḁo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.</p>
--	---------	--





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḷiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ṅuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḷa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḷiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ṅuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḷa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḷiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ṅuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḷa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	toda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	thoni	thama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Khekhe i a difha. Khekhe ya u difha yo liwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela nduni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe i la ya u difha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḁo vula kubugu naa? Ee, u ḁo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḷiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ṅuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḷa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḷiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ṅuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḷa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ṄWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ṄWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḡo vula kubugu naa? Ee, u ḡo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u ḡo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoda	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	khekhe	khuhu	khokho	khakha	
		thivha	ṭhoni	ṭhama	thovho	
	VHALANI	Vho thivha khokho. Vho thivha khokho nga mmbete. A sedza khokho a si dzi wane. O khakha nge a si sedze tsini na mmbete. Kani ndi kuputu ku re fhasi ha mmbete? Ni humbula uri ndi dzone khokho dzawe?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Khekhe i a ḡifha. Khekhe ya u ḡifha yo ḡiwa nga khuhu. Khuhu yo khakha nge ya sunguvhela ḡuni. Ene o kha kha nga u sa tiba khekhe. Khekhe iḡa ya u ḡifha nandi! O sedza a wana hu si na tshithu.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khuhu.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		dzoṭhe	dzembe	dzula	dzoṭhe	
	VHALANI	U dzula bulasini. Bulasini hu a limiwa nga dzembe. Hu limiwa ndima dzoṭhe. Hu na dzembe Ḳa zwanḡa na Ḳa phulu. U tshi dzula bulasini u shumisa zwoṭhe. Dzembe Ḳi a vhaisa zwanḡa.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> U dzula ngafhi? U dzula _____. Bulasini hu na madzembe afhio? Bulasini hu na madzembe a _____ na _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	mmbete	bugu	ṭoḡa	sedza	kuputu
	BULANI ZWI PFALE	mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	O sedza kha mmbete. O sedza kha mmbete a vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa u vhona. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu. O sedza kha mmbete a ṭoḡa vhona kuputu kwa bugu. Ndo ita zwone nda vula kubugu nda ku sedza.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Bugu ndi ṭhukhu kana ndi khulu naa? Heyi bugu ndi _____. Bugu yo vha i nṭha ha mini? Bugu yo vha i nṭha ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: **sedza**.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

mmbete

bugu

Ḳoda

sedza

kuputu



BULANI
ZWI
PFALE

dzula

dzima

dzama

dzembe

mme

mmbidza

mmbudza

mmbidza



VHALANI



Bohlale a sedza bugu. A sedza kha kubugu. U ḁo vula kubugu naa? Ee, u ḁo vula kubugu. O vhona zwithu zwinzhi buguni. O vhona zwithu zwinzhi buguni. Bohlale a funa bugu. O funa kubugu.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. u Ḳo vula bugu naa 2. ee, bohlale u vula bugu 3. u takalela kubugu





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanda ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha konḡi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				


ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kwata	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḡwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanda ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvelele
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḡwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḡwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha konḡi u a ḡwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḡwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḡwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				


ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kwata	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvelele
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa konḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kwata	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḡwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḡwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḡwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha konḡi u a ḡwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḡwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḡwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				


ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kwata	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kwata	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa konḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḡwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanda ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḡwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḡwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha konḡi u a ḡwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḡwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḡwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḡwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanda ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḡwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḡwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḡwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha konḡi u a ḡwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḡwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḡwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				


ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanda ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha konḡi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa konḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kwata	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvelele
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa konḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanda ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha konḡi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa konḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.


ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanda ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha konḡi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.


ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l e _d e _r e	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l e _d e _r e. Ndo vhala mibvumo ya ma _l e _d e _r e manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				


ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa konḲi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				



ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kwata	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanda ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvelele
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha konḡi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	ma _l edere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	dzula	dzima	dzama	dzembe	
		mme	mmbidza	mmbudza	mmbidza	
	VHALANI	Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale. Ndo vhala mibvumo. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere. Ndo vhala mibvumo ya ma _l edere manzhi. Mudededzi vho mmbidza u ri ndi vhale.				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha t _h alusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	Ndi funa u vhala. Ndi funa u dzula ndi tshi vhala bugu. Ndi funa u vhidzelwa phanda nda ndi tshi vhala. Mme anga vhari ndi mibvumo a i kongi.				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhala.				


ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kweta
		kwata	kweta	kwata	kweta	kweta
	VHALANI	A thongo mu kweta. A thongo mu kweta ngauri a ri kwamani. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi. Wa kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na dwadzetshifu? U ḡi kweta kana u fara khofheni u songo ḡamba zwanḡa ndi muila .				
	ḲWALANI	1. A thongo mu ita mini? A thongo mu _____. 2. U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri mini? U kwama muḱwe a zwi tendelwi ngauri hu na _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dzembe.				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	funa	mibvumo	maḲedere	mini	phanda
	BULANI ZWI PFALE	mvula	mvelele	mvula	mvelele	mvelele
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	Mvula i khou na. Ndi nga mini mvula i tshi khou na? Mudededzi vha ri ri ḱwale maḲedere a no ri mvelele. Phanda ha mvelele ri ḱwale mvula. Maipfi a re na maḲedere aya ha koḱdi u a ḱwala.				
	ḲWALANI	1. Ndi mini tshi no khou na? _____ i khou na. 2. Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri mini? Mudededzi vho ri ni ḱwale maḲedere a no ri _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: mvula.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

funa

mibvumo

maḲedere

mini

phanda



BULANI
ZWI
PFALE

kweta

kwata

kweta

kwata

mvelele

mvula

mvelele

mvula



VHALANI



Mogau ha koni u vhala. Mogau u tea u gudesu u vhala. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere. U tea u thoma nga u vhala guda maḲedere a Ḳithihi Ḳithihi. Ḳedere Ḳithihi ndi yone mibvumo i sa kondi.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. mogau ha koni u vhala 2. mogau u funa u guda 3. ndi nga mini mogau a sa koni





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholā	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholā	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ṅwenda	ṅwata	ṅwavho	ṅwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ṅwala. Vhasidzana vha sa ṅwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ṅwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ṅwala vha tshi swura gofhi. U swela u ṅwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholā	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholā	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ṅwala ndi ha ndeme.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ṅwenda	ṅwata	ṅwavho	ṅwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ṅwala. Vhasidzana vha sa ṅwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ṅwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ṅwala vha tshi swura gofhi. U swela u ṅwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fhola	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ṅwala ndi ha ndeme.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ṅwenda	ṅwata	ṅwavho	ṅwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ṅwala. Vhasidzana vha sa ṅwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ṅwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ṅwala vha tshi swura gofhi. U swela u ṅwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholā	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholā	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ṅwala ndi ha ndeme.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ṅwenda	ṅwata	ṅwavho	ṅwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ṅwala. Vhasidzana vha sa ṅwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ṅwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ṅwala vha tshi swura gofhi. U swela u ṅwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholā	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholā	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ṅwala ndi ha ndeme.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ṅwenda	ṅwata	ṅwavho	ṅwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ṅwala. Vhasidzana vha sa ṅwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ṅwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ṅwala vha tshi swura gofhi. U swela u ṅwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholā	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholā	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ṅwala ndi ha ndeme.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fhola	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fhola	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholo	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fhola	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fhola	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ṅwenda	ṅwata	ṅwavho	ṅwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ṅwala. Vhasidzana vha sa ṅwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ṅwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ṅwala vha tshi swura gofhi. U swela u ṅwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholā	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholā	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ṅwala ndi ha ndeme.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholo	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.






ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ṅwenda	ṅwata	ṅwavho	ṅwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ṅwala. Vhasidzana vha sa ṅwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ṅwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ṅwala vha tshi swura gofhi. U swela u ṅwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Ḳavhuvhili.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholo	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ṅwala ndi ha ndeme.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fhola	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fhola	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ṅwenda	ṅwata	ṅwavho	ṅwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ṅwala. Vhasidzana vha sa ṅwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ṅwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ṅwala vha tshi swura gofhi. U swela u ṅwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ṅWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ṅwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholā	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholā	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ṅwala ndi ha ndeme.				
	ṅWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fhola	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fholo	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fholo	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	thamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	Ndi mini vhasidzana vha sa koni u dzulisea? Kani a vha koni u dzulisea vho sala vhe vhothe? Kani a vha koni u dzulisea vhe na malume. Lesego o kwata nga mulandu wa mini? Kani o kwata ngauri malume vha khou da?				
	NWALANI	Nwalani maipfi a re kha  na  kha thalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito I nga Musumbuluwo.				
	VHALANI	U di kweta khofheni zwo khakhea. U di kweta khofheni zwo khakhea nga mini? U di kweta khofheni zwo khakhea ngauri hu na dwadzetshifu. U di kweta khofheni ri ofha zwitzhili zwa COVID 19. Ri tea u dilonda uri ri kone u dzulisea.				
	NWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: khofheni.				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	ñwenda	ñwata	ñwavho	ñwala	
		swaya	swura	swela	swima	
	VHALANI	Vhasidzana vha swela u ñwala. Vhasidzana vha sa ñwala a vha koni u dzulisea. Vhasidzana vha vhona u ñwala zwi zwa ndeme. Ngazwo mathina vha tshi ñwala vha tshi swura gofhi. U swela u ñwala ndi zwavhuḍi naa?				
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: ñwenda.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhasidzana vha swela u ita mini? Vhasidzana vha swela u _____. Vhasidzana a vha koni u dzulisea nga mini? Vhasidzana a vha koni u dzulisea vha sa _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	khou	ṭhamusi	vhasidzana	dzulisea	ndeme
	BULANI ZWI PFALE	fhola	fhaṭa	fhira	fhaṭa	
		fhaṭa	fhola	fhaṭa	fhira	
	VHALANI	O fhaṭa. O fhaṭa mafhungo. O fhaṭa mafhungo manzhi. O fhaṭa mafhungo a no takadza. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭanu. O fhaṭa mafhungo a no takadza a no fhira maṭani ngauri u ñwala ndi ha ndeme.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> O fhaṭa mini? O fhaṭa _____. Ndi nga mini o fhaṭa mafhungo mangana? O fhaṭa mafhungo a no fhira maṭanu a _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: Ḳhanu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

khou

Ḳhamusi

vhasidzana

dzulisea

ndeme



BULANI
ZWI
PFALE

Ḳwenda

Ḳwata

Ḳwavho

Ḳwala

fhaḲa

fhola

fhaḲa

fhira



VHALANI



Lesego o vha a sa koni u dzulisea. O vha a sa dzulisei nga u ofha. O vha sa dzulisei a tshi khou ofha malume. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme. O vha a sa vhoni zwi zwa ndeme u vhudza mme awe. A vhona uri vha ḡo sinyuwa. Mme awe a vho ngo sinyuwa.





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. lesego o vha a tshi khou ofha 2. o ita mini lesego 3. mme awe a vho ngo sinyuwa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri ḡo ḷi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḡi kweta. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ningo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhudi u thivha mulomo na ningo? _____, ndi zwavhudi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela







VHALANI







Hulisani u Ḳivha. U a Ḳivha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u Ḳo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do ḽi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḽi kweta. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḢWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḢWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḢWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

ṱamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

ṱwisa

ṱwela



VHALANI



Hulisani u ḁivha. U a ḁivha nga ha tshitzhili. U a ḁivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḁivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḁo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do ḽi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḽi kweta. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

ṱamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

ṱwisa

ṱwela



VHALANI



Hulisani u ḁivha. U a ḁivha nga ha tshitzhili. U a ḁivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḁivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḁo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do ḽi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḽi kweta. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḢWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḢWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḢWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela







VHALANI







Hulisani u ḡivha. U a ḡivha nga ha tshitzhili. U a ḡivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḡivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḡo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do ḽi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḽi kweta. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela







VHALANI







Hulisani u Ḳivha. U a Ḳivha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u Ḳo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do ḽi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḽi kweta. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na nḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na nḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela







VHALANI







Hulisani u Ḳivha. U a Ḳivha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u Ḳo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri ḡo ḷi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḡi kweta. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ningo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhudi u thivha mulomo na ningo? _____, ndi zwavhudi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela







VHALANI







Hulisani u Ḳivha. U a Ḳivha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u Ḳo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kwata
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri ḡo ḷi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḡi kweta. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ningo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ningo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela



VHALANI



Hulisani u ḡivha. U a ḡivha nga ha tshitzhili. U a ḡivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḡivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḡo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do ḽi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḽi kweta. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḢWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḢWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḢWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

ṭamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

ṭwisa

ṭwela







VHALANI







Hulisani u ḡivha. U a ḡivha nga ha tshitzhili. U a ḡivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḡivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḡo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a Ḳivha 2. u a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u Ḳo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kwata
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do ḽi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḽi kweta. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela



VHALANI



Hulisani u Ḳivha. U a Ḳivha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u Ḳo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri ḡo ḷi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḡi kweta. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḢWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḢWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḢWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela



VHALANI



Hulisani u Ḳivha. U a Ḳivha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u Ḳo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri ḡo ḷi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḡi kweta. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela







VHALANI







Hulisani u ḡivha. U a ḡivha nga ha tshitzhili. U a ḡivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḡivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḡo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a Ḳivha 2. u a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u Ḳo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do ḽi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḽi kweta. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

ṱamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

ṱwisa

ṱwela



VHALANI



Hulisani u ḁivha. U a ḁivha nga ha tshitzhili. U a ḁivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḁivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḁo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do ḽi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḽi kweta. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḽi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ningo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhudi u thivha mulomo na ningo? _____, ndi zwavhudi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela



VHALANI



Hulisani u Ḳivha. U a Ḳivha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u Ḳo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kwata
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri ḡo ḷi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḡi kweta. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

ṱamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

ṱwisa

ṱwela







VHALANI







Hulisani u ḁivha. U a ḁivha nga ha tshitzhili. U a ḁivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḁivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḁo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a Ḳivha 2. u a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u Ḳo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kwata
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri ḡo ḷi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḡi kweta. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḲu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela







VHALANI







Hulisani u Ḳivha. U a Ḳivha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u Ḳo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a Ḳivha 2. u a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u Ḳo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do li ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo di kweta. Ni songo di kweta tshifhatuwo. Ni songo di kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo di kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo di kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ḡingo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ḡingo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha Ḳhalusamaipfi yaḡu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

Ḳamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

Ḳwisa

Ḳwela



VHALANI



Hulisani u Ḳivha. U a Ḳivha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a Ḳivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u Ḳo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a Ḳivha 2. u a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u Ḳo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kwata
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri ḡo ḷi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḡi kweta. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḡi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ningo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhudi u thivha mulomo na ningo? _____, ndi zwavhudi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

ṱamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

ṱwisa

ṱwela



VHALANI



Hulisani u ḁivha. U a ḁivha nga ha tshitzhili. U a ḁivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḁivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḁo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a Ḳivha 2. u a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u Ḳo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	kwata
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	mvula
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri ḁo ḁi ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo ḁi kweta. Ni songo ḁi kweta tshifhatuwo. Ni songo ḁi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḁi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo ḁi kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ningo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhuḡi u thivha mulomo na ningo? _____, ndi zwavhuḡi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

ṱamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

ṱwisa

ṱwela



VHALANI



Hulisani u ḁivha. U a ḁivha nga ha tshitzhili. U a ḁivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḁivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḁo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḲa tsha tshiḲori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḲori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a Ḳivha 2. u a Ḳivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u Ḳo tsireledzea





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ṭamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	kweta	kwata	kweta	kwata	
		mvelele	mvula	mvelele	mvula	
	VHALANI	A si mvelele yashu. A si mvelele yasgu u thivha milomo na ningo. Mvelele yashu ndi u ṭamba. Mvelele yashu ndi u ṭamba zwanda na muvhili. Zwino dwadze ri do li ita hani? Ri nga nkona naa u sa thivha ningo na mulomo?				
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a re kha  na  kha ṭhalusamaipfi.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Musumbuluwo.
	VHALANI	Ni songo di kweta. Ni songo di kweta tshifhatuwo. Ni songo di kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo di kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba. Ni songo di kweta tshifhatuwo ni songo ṭamba zwanda.
	ÑWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: vhathu.





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		hwivha	khakha	thivha	dyambila	
	VHALANI	Vhathu vha tea u thivha. Vhathu vha tea u thivha milomo na ningo. Vhathu vha tea u ḡwisa hani? Vhathu vha tea u ḡwela u thivha milomo na u ḡamba zwanda. Vha sa thivha milomo ndi u khakha.				
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha ipfi: dyambila.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuvhili.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vha tea u thivha mini? Vhathu vha tea u thivha _____. Ndi zwavhudi u thivha mulomo na ningo? _____, ndi zwavhudi.

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZANI NI BULE	tsireledza	ḡamba	zwitzhili	lukudavhavha	zwanda
	BULANI ZWI PFALE	nzambo	nzie	ḡwisa	ḡwela	
		ḡwela	nzie	ḡwisa	nzambo	
	VHALANI	Ndi ḡo ḡamba. Ndi ḡo ḡamba zwanda. Ndi ḡo ḡamba zwanda u shavha zwitzhili. Ndi ḡo ḡamba zwanda nda atsamulela nga ngomu ha lukudavhavha. Ndi ḡo ḡamba zwanda u ḡi tsireledza kha malwadze. Ni ḡo kana naa u ḡamba zwanda? Ni ḡo kona naa u atsamulela ngomu ha lukudavhavha?				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi ḡo ḡamba mini? Ndi ḡo ḡamba _____. Ni ḡo atsamulela ngomu ha mini? Ndi ḡo atsamulela ngomu ha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  a nyito l nga Ḳavhuraru.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a re kha  na  kha ṱhalusamaipfi yaṅu. Olani tshifanyiso tsha ipfi: khovhe

ḲAVHUNA NYITO 1



SEDZANI
NI BULE

tsireledza

ṱamba

zwitzhili

lukudavhavha

zwanda



BULANI
ZWI
PFALE

hwivha

khakha

thivha

dyambila

nzambo


nzie

ṱwisa

ṱwela



VHALANI



Hulisani u ḁivha. U a ḁivha nga ha tshitzhili. U a ḁivha uri tshitzhili tshi a lwadza vhathu. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha. U a ḁivha uri vhathu a vha tei u ofha nga ha tshitzhili. U a ḁivha tea u ita uri a tsireledzee. Hulisani u ḁo dzula o tsireledzea!





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a  na  a nyito l nga ḲavhuḲa.
	ḲWALANI	Olani tshifanyiso tsha tshipiḡa tsha tshiḡori tshine na tshi funesa kha Bugu Khulwane.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani tshiḡori tshi re kha nyito l ya ḲavhuḲa.

ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo aya buguni yaḲu. Ni lulamise ho khakheaho. 1. hulisani u a ḡivha 2. u a ḡivha uri vhathu a vha tei u ofha 3. hulisani u ḡo tsireledzea